

## «Этии тутаах уонна ойбос чилиэннэрэ» түмүктүүр уруок

### технологической картата

Предметэ: саха тыла

Кылааһа: 5

Тиэмэтэ: Этии тутаах уонна ойбос чилиэннэрэ

Уруок тиибэ: түмүктүүр уруок

Уруок көрүңэ: хатылааһын-уруок

Уруок ньымата: бөлөбүнэн оонньоу-күрэхтэһии

Учуутал сыала: оҕо билэр, өйдүүр баҕата илиинэн тутан-хабан көрдөбүнэ түргэнник үөскүүрүн ситиһии.

Үөрэтэр сыала: этии тутаах уонна ойбос чилиэннэрин хатылааһын, этиигэ араас сана чааһа буолалларын өйдөтүү; оҕо этии ойбос чилиэннэрин көмөтүнэн тылын саппааһын сайыннаран, текси табатык аабар, саңарар үөрүйэхтэрин иңэри.

Иитэр сыала: бөлөбүнэн үлэбэ бэйэ-бэйэни өйдөһүү, түргэнник, ыраастык тутта үөрэни, төрөөбүт дойдуга таптала, харыстабыллаах сыһыаны иңэри.

Сайыннаран сыала: толкуйдуур дьобуру сайыннарыы, чинчийэр дьобуру үөскэти, бэйэ санаатын этэ үөрэни.

Сүрүннүүр технология: куолаан үөрэти, тойонноохун, текст өноруу, чинчийи.

Сүрүн методологической ньымалар: ырытыы, тэннээн көрүү, слайдалар.

Үөрэти дэгиттэр дьайыылара:

- Билэр-көрөр үөрүйэх (познавательнай) - иһитиннэриилэри өйдөөһүн, өйдөбүлгэ сөп түбэһиннэрэн түмүк таһаарыы, тэннээһин, майгыннатыы, тылы сөпкө туттуу, бэйэ санаатын этини.

-Көннөһүнэр үөрүйэх (регулятивнай) – бэйэ санаатын этэргэ боруобаланыы, онно ыарырҕатыыларын бэлиэтэни, быһаарыы.

-Бодоруһар үөрүйэх (коммуникативнай) – учууталы уонна тэн саастаахтарын кытта кыттыһан үлэлири быһаарсыы, уопсай быһаарыыны ылыныыга сөпсөһүүгэ, сүбэлэһиигэ тийи.

-Тус санааны, сыһыаны сайыннаран үөрүйэх (личностнай)- сана үөскээһинэ, бөлөбүнэн үлэбэ сөпсөһүүгэ киири, сөптөөх туттунуу нуормаларын, ирдэбиллэрин тутуһуу.

Туттулар тэрил: учебник, экран, компьютер, проектор, компьютернай презентация (MicrosoftPowerPoint), соруудахтаах кэмбиэрдэр

Үөрэнээччи үлэтин тэрийи:

- Хардарыта үлэ
- Бөлөх үлэтэ
- Фронтальной

Уруок технологической картата

№	Уруок түһүмэхтэрэ	Слайдалар	Учуутал үлэтэ	Үөрэнээччи үлэтэ	Үөрэнээччи ханнык үөрүйэхтэри ингэринэрэ
1	О5о үөрэххэ көбүн үөскэтии	1	Э5эрдэлэһии, турукка киллэри. Бастакы соруудабы биэрэн сонурбаты – уруок тиэмэтин суот суоттаан таһааралларын иһитиннэри. Куолаан үлэлээһин бэрээдэгин билиһиннэри.	Үөрэнэр турукка киирэн, болбомтолорун учууталга хатыыллар. Уруок тиэмэтин суот суоттаан таһаараллар – уруок тиэмэтин кытары билсифэллэр.	Бэйэни салайынар-дыһанар (регулятивные УУД): сыалы-соругу таба туруоруу; Сатаан былааннаны
2	О5о тахсыылаахтык үөрэнэр сатабылын соруун туруоруу	2	Инники билбиккэ олобуран, этии тутаах чилиэннэрин хайдах өйдөөбүттэрин тургутар	Этии тутаах чилиэннэрин өйдөөбүттэрин тургутук толорон чинэтэллэр	Бэйэни салайынар-дыһанар (регулятивные УУД): Түмүгү сылыктааһын; Бэйэни хонтуруолланы; албаһы көннөрүнүү
3	Тахсыылаах үөрэхтээһини нэн дьарыктанарга ыһы, бытарытыныматын туһаны	3	Норуот тылынан уусуран айымныларынан соруудабы толорторор. Кэмбиздээх соруудабы биэрэр. Хас соруудах кэнниттэн түмүк онорон иһэр	Куолаан соруудабы толорон билиилэрин чинэтэллэр Бөлөбүнэн кырыллыбыт өс хоһоонун наардыыллар, этии чилиэнинэн ырыталлар	Билэр-көрөр (познавательные УУД): Сүрүн үөрэнэр үөрүйэх Бодоруһар (коммуникативные УУД): бииргэ үлэлири былаанныыр, бииргэ тапсан үлэлиир

4	Бэйэни сайыннараp түгэн үөскээһинин тэрийи	4	Сорудах биэрэр. Сыһаны көннөрөр. Ыйан-кэрдэн биэрэр, бэрэбиэркэлиир	Бөлөхтөн биир оҕо таабырыны ааһар, иккис оҕо таабырыны таайар, үһүс оҕо этии тутаах чилиэннэрин булар, төрдүс оҕо этии ойосос чилиэннэрин быһаарар	Билэр-көрөр (познавательные УУД): Тобул(ук) өйүсайыннараpүө рүйэх
		5	Схеманан үлэ. Схемалаах сорудахтары түңэтэр, үлэ бэрээдэгин быһаарар	Схеманы быһааран сөптөөх этиини оңорор	Билэр-көрөр (познавательные УУД): Бэлиэни-символы туһанан үөрэнэр үөрүйэх. Бодоруһар (коммуникативные УУД): бииргэ үлэлири былаанныыр, бииргэ тапсан үлэлиир
	6	Айымньыттан быһа тардыыны ааһан, талар диктант суруйтарар	Тиэкини истэр, толорууну талан суруйар	Билэр-көрөр (познавательные УУД): сүрүн үөрэнэр үөрүйэх-суруйар үөрүйэх	
5	Айан оңорор түгэн сайдыытын тэрийи	7	Хаартыскалары көрдөрөр, сорудабы этэр	Этии толкуйдуур, этии грамматическай олобун булар	Билэр-көрөр (познавательные УУД) дьайыылар
6	Сыаналааһыны тэрийи		Ханнык бөлөх кыайбытын иһитиннэрэр. Уруокка тугу билбиттэрин, сатаабыттарыны ыйытар. Ситэ өйдөмөтөх түбэлтэһэ хат быһаарар. Ким тугу сөбүлээбитин, тугу ыарырбаппытын ыйытар. Кыһаллан үлэлээбиттэри бэлиэтиир. Сыана туруорар.	Бөлөх билиитинэн түмүк оңостор. Бу уруокка тугу билбиттэрин, сөбүлээбиттэрин этэллэр (рефлексия)	Бэйэни-салайынар-дьаһанар (регулятивные УУД): түмүгү сылыктааһын, бэйэни сыаналаны, алһаһы көннөрүнүү
7	Дьыэбэ үлэ	8	Дьыэбэ үлэни биэрэр. Уруокка көхтөөхтүк кыттыбыттарыгар махтанар. Уруогу түмүктүүр.	Дьыэбэ үлэни дневниктэригэр суруналлар, өйдөөбөтөх төрүн ыйыталлар	

